

Саха Республикатын Государственной Мунньаҕар (Ил Түмэн) 53 №-дээх Чурапчытаабы уокуруктан депутат Иван Константинович МАКАРОВЫ уонна 54 №-дээх Чөркөөхтөөбү уокуруктан депутат Альбина Иннокентьевна ПОИСЕЕВАНЫ көрсөн депутатскай үлэлэрин-хамнастарын туһунан ыйыталаспын ааҕааччыларга тиэрдэбин.

СР Государственной Мунньаҕа (Ил Түмэн) 4 пленарнай мунньаҕы ыйтта. Урукку өттүгэр сессия диэн аатырар эбит буоллахтарына, билигин пленарнай мунньах диэн атырдылар. Бастакы, иккис мунньахтарга тэрээһин болпуростары быһаары буолбута. Ол курдук, бастакы мунньахка депутаттар боломуочуулары биллэрэн, Государственной Мунньах (Ил Түмэн) председателин, солбуйааччыларын талып, РФ Федеральнай Мунньаҕын Федерация Сэбиэтигэр СР Государственной Мунньаҕын (Ил Түмэн) бэрэстэбиитэллэрин талып ыйыттылар. Иккис мунньахка парламент регламента бигэрэтибит, бастайааннай комитеттар, комиссиялар председателин, солбуйааччыларын талыбыт, парламент ити структураларын састаабын быһаардыбыт.

Мин аграрнай политикаҕа уонна сиргэ сыһаннаһыларга комитетка председатели солбуйааччынан аһаным. Комитеттыт председателинэн ыйыттаах депутат Климент Егорович Иванов буолла. Эсэ биэр солбуйааччынан Амма улууттан депутат Михаил Устинович Тимофеев аһанна. Емэр депутат икки комитетка кириэрин сөп. Итинэн сөп түбэһиннэрин, мин экономическай, инвестиционнай, промышленнай политика бастайааннай комитеттар чилиэнинэн киридим. Председательбит Владимир Тихонович Калинин, босхоломмут солбуйааччы Геннадий Валерьевич Вадюхин, солбуйааччы Михаил Львович Брук.

Олунньу 5 күнүгэр Саха Республикатын Правительствотун ис тутулуун туһунан СР Президиэн В. А. Штыров илии баттааһынаах Сокуон тахсыбыта. Онон республика Правительствотун ис тутула, ханнык министерстволар уонна Государственной Комитеттар бар буолуктаахтара ыйылыбыта. Ити сокуонга олобуран, Ил Түмэн үлүс пленарнай мунньаҕар Правительство Председателин, Председатели солбуйааччыларын, сорох министрдар дуоһунастарыгар сөбүлэти биэрэн болпуроһа көрүлүнэ. Ааҕааччылар хайыаттаран, иһитиннэрэр-биллэрэр средстволар атын да көрүлүөрттэн ити дуоһунастарга киннээх аһамыттарын кэмгэр истибит буолуктаахтат.

Кулун тутар 4 күнүгэр республикабыт үрдүкү законодательнай органын учураата суох 4-с пленарнай мунньаҕа буолбута. Итинэн 33 болпуроһу көрүлүбүтэ. Уолсайынан, мунньах айы итинник элбэх болпуроһу көрүлүтэ. Үксэ урукку сокуоннарга эбии, көбүрүтүн кириэр эбит. РФ Государственной Думата субъектарынан ыйытылар докумуоннара эмиэ көрүлүлэр. Кириэстээх болпуростар тустаах комитеттарынан, комиссияларынан эрдэттэн бэлэмнээн киллэриллэллэр, онон суохай сокууту аһаллар. Бу мунньахка сүрүн болпуроһунан "АЛРОСА" бөлөхүнүн туйуун болпуроһу көрүлүтэ буолла. Дьыала иһэ Саха Республикатын уонна "АЛРОСА" АК бас билиитигэр сылдьар 63 % (32%-республика бас билиитэ, 23%-үлэ коллективин бас билиитэ, 8%-үлэ аһаастаах улуустар бас билиитэ) акциялар пакеттарын сокуонунан көмүскүүр кэм кэлбитигэр буолар. Итинэн аналаах 18 ыстатыйалаах Саха Республикатын Сокуона бастакы ааҕыла.

Үлүс ыйырылаах Саха Республикатын Государственной Мунньаҕын (Ил Түмэн) депутаттарыттан эрдэтээҕи ыйырыларга үлэстэбит, биэр ыйытаахтара буоларбынан, бастакы сессиялар тэрээһиннэригэр, комитеттар, комиссиялар састаалларын быһаарсыыга, салайар састаалларын сүүмэрдэһиннэргэ кыттыны ыйытты. Пленарнай мунньахтар буолуктарынан, кандидатуралары киллэрээччү иннинэ сүбэлэһиллэр, биридигээн депутаттары кытары кэпсэтиһиллэр буолбуттара. Эрдэтээҕилэргэ холоотоху ити үлэ сүрдээх тэрээһиннээхтик барда. Президент бары депутатскай бөлөхтөрү кытары сүбэлэстэ, иһиттэ. Онон, эрдэ бэлэмнээн киллэриллэбит буоланнар, пленарнай мунньахтарга болпуростар мөккүрө суох, культурнайдык, түргэнник аастылар.

Председатели сүүмэрдэһиннэргэ хас биридигэ кандидат салайыстаах комитеттар, комиссиятыгар ханнык уобаласка үлэлирин, салайар опытын үчүттээн кэпсэтилиннэ. Холобур, аграрнай политикаҕа уонна сиргэ сыһаннаһыларга комитет председателигэр үлэстэбит опытын, ити уобалаһы билэринэн Климент Егорович Иванов сөп түбэһэрэ, онон кинини кытары кэпсэти ыйыттылан сөбүлэһин ыйылыбыта. Аны ыйыттаах депутаттары кытары депутатскай үлэҕэ опыта суох, саҕа талыллыбыттар аттаран туруортаабыт. Холобур ити билигин ааттаабыт комитеттар 53 №-дээх Чурапчытаабы быыбардыр уокуруктан депутат Иван Константинович Макаров председатели солбуйааччынан аһанна. Эдэр, элбэх идеялардаах дьоммут ыйытаахтары кытары

ДЕПУТАТСКАЙ ҮЛЭБЭР БАСТАКЫ САҒАЛААҤЫННАРЫМ

Ылыынына. Бу мунньахка Правительство Председателэ Е.А. Борисов Таалааһынааҕы нефтээх сир болпуроһун быһаарыыга буола турар балаһыанньа туһунан информацията истилиннэ.

Бэйэм талыллыбыт комитеттарбар үлэстэбин. Комитеттарбыт үлэстэтиэх быһаарыны ыйыттыбыт. Экономическай, инвестиционнай, "промышленнай политика комитетин нөҕүө "Промышленность, энергетика, транспорт олохтоох нэһилиэнньэни туһаны туһунан" болпуроһу бэлэмнээн парламентскай истигэ киллэртээр буоллум. Билигин туһаннаах тэрилтэлэринэн, үлэ салааларынан аһаастааһыны оҕоро сылдьабыт. Республикабытыгар промышленность сайдытыгар бэйэбит олохтоох кадрдарбыт үөрэнэн тахсан үлэһитлэригэр мэктиэ (гарантия) бар буолуктаах. Итинэн билигин балаһыанньаны үөрэтэн, болпуроһу дьингээтих аһаастаан киллээн тустаах сокуон эбэтэр программа ыйытыларын ситиһиэхтээхпит.

Депутаттар партияларынан, фракцияларынан бөлөхтөөһөлөр. Максимов Афанасий Николаевич диэн Таатта уокуругуттан депутат аграрнай фракцияны тэрийдэ. Ис хоһоону тым сирин болпуростарын көмүскүүр фракция. Ол эрэри, билигин, аграрнай политикаҕа уонна сиргэ сыһаннаһыларга комитет кытары, сүбэлэспэккэ эрэ тизэллээх сокууту тэрийэн кэбистилэр. Онон итинэн кириэрин туттууну. "Единая Россия" уонна СПС партияларыттан депутаттар эмиэ холбоһорго ыйыраллар. Толкуйдана сылдьабын. Президент, Правительство ыйтар политикаларын өйүүр депутаттар холбоһуктара (консолидация) тэриллэбит. Итинэн кириэргэ сөбүлэһин биэрбитим. Быһаарынылар ыйы-



БЫЫБАРДААЧЧЫЛАРБЫНЫН МЭЛДЫН СИБЭЭСТЭЭБИИ

дьүөрлөһөн үлэһитлэрэ кэдиүүстээх буолара күүтүлэр.

Бэйэм СР Государственной Мунньаҕын (Ил Түмэн) председателин солбуйааччынан (босхоломмото) буоларга сөбүлэһин биэрбитим. Пенсионнай реформа саҕаланан күүһүн ылан эрэр кэмгэр босхоломмут солбуйааччы буоларга суоттамматабым. Саҕа үлэһэн иһэн үлэм эппиэттээх кэмгэр халбарыан биэрэр санаам суоҕа. Үлэҕэ уонна социальнай болпуростарга комитетка чилиэн буоларбынан ити комитет ыйтар үлэтигэр кыттыбын. Хонтуруоллуур комитетка чилиэмин. Ити комитет Ил Түмэн ыйытты сокуоннара хайдах толорулан иһэлэрин бэрэбэрээһин, тустаах ыйытылар-кэрдиһиллэр биэрэр, тух кыаллыбатаһын толорторорго үлэстэр. Нэдиэлэҕэ биэр аһа депутатскай күнээхпит. Ил Түмэн Сэбиэтэ тэриллэрэ быһааннар.

Быыбардааччыларбын кытары мэлдьи сибээһи тутулабын. Таатта Улуус Мунньаҕын сессиятыгар сырыттым. Бюджеттарын ыйыттылар сүбэ-аһа биэрдим. Баайабылар бэйэни салайыныла кириһиллэрин сибээстэн хайдах-туох тэриллэлэригэр

ныыбар биэр дойдутаахтыыны, ыйытаах депутат А. И. Поисеевны мэлдьи сүбэлэһибин.

Депутат буолуу үрдүк эппиэттээх буоларын толору өйдөөтүм. Республикаҕа буола турар быһыны-майгыны толору билэ, ороһо олоһун. Бары государственнай структуралар, араас тэрилтэлэр, ведомстволар депутат быһытынан билиһэллэр. Араас докумуоннарга, суруктарга, ыйытытарга толору эппиэти хайаан да биэрэллэр. Информация, билии-көрүү элбээн иһэринэн, кини да, салайааччы да быһытынан үлэстэр улахан көмөлөөх буолсу.

Быыбардааччыларым мэлдьи көрсөллөр. 200-чээ киһини приеһаатым. Аһаастаан көрдөххө, туруорсар болпуростарга үксэ көмө көрдөөһүн, спонсорство буолар. Итинэн барыларга көмөлөөр, биллэн турар, кыаллыбат. Ол эрэри табаарынай кредит быһытынан, уматыгынан, сорохторго үбүнэн көмөлөө сатаатым. 2002 сыл ахсынны 2 күнүгэр "Государственной уонна муниципальнай-унитарнай предприниматель тустарынан" РФ сокуона тахсыбыта. Ити сокуонга олобуран, тэрилтэбит үбүн-харчытын туттуу Баайга-дуолга сыһаннаһыларга (имущественное отношение) министерство хонтуруоллуур, көтүлүүр. Онон быыбардааччыларым сөпкө өйдүлүлэригэр, көрдөһүлэрэ кыаллыбатаһын хомойботторугар көрдөһүм этэ.

"Чурапчы" түмүү сэбиэтин председателин быһытынан элбэх үлэни ыйытыга кыттыһыбын, тэрийсэбин. Соторутааҕыта Чурапчыттан үөрэнэ сылдьар студенттары кытары көрсүһүүнү тэрийбипит. Дойдуларыгар үлэһэн баалаахтар элбэхтэрэ үөрдэр. "Хатыг чарас" 20-чэ киһилээх студенттар сэбиэттэрин кытта билсиппиз буолла. Бастыҥ үөрэнээччилэргэ стипендия биэрэллээбит. Биэр дойдутаахтыыт үбүлүүдэригэр кыттыбыт. Олимпиадскай чемпион Павел Павлович Пинигин 50 сааһын туолар үбүлүүгэр кыттыны ыйытыт. Эдэр талааннаах артистартыт, тустууктарыт атын куораттарга тахсалларыгар көмөлөөбүт.

Чурапчы орто оскуолатын өрөмүсүгэр, Сылаһыга Культура киинин тутулуутугар көмөлөөһүгө сөбүлэһэн турабын. Бэрэҕэ 80 тыһ. солк. суумалаах теле-установканы ылан биэрдибит. "Байанай" суруналыт быһылыгы сылга бастакы нүөмэрэ таһыста, иккиннэ ыйыгар таһаарыахпыт.

Бэйэбит тэрилтэбит, уруккутун курдук, тым сирин үлэһиттэрин уматыгынан аһаастаабыт. Үлэбит кэмэһин кэпсэтэр быһааннаахпыт. Соторутааҕыта Кэбээһингэ уонна Таатта Кыһытыгар саҕа заправканы станциялары аһаастаабыт. Эсэ да итинник станциялары аһарга сорукунабыт. Государственной наадаҕа уматыгы аһаастаах тендергэ кыттыбыт. Түмүгэ хайдах буолара биллибэт.

Бэйэм үлэм таһынан депутатскай үлэбин толорорго элбэх бириэмэ наада буолар эбит. Онон көмөлөөһүчү булунар санаалаахпын. Быыбардааччыларыбын сотору кэминэн көрсүлэр быһааннаахпын. Үлэм-хамнаһым туһунан кэмтээн-кэмгэр аһаастаһын биллэрэ туруом.

сүбэлэстэ кэлэ сырыттылар. Биэр дойдутаахтарым Одьулуун нэһилиэгиттэн Культура киинин тутуутун наадаһыгар кириэ сырыттылар. Хорсун санааны ылан итинник үтүө тутууну саҕалааһыннарын эбэрээһинин, күүһүн кыайарынан көмөлөөбүм. Дирингээҕи детсад үбүлүүһүнэн сибээстэн көрдөһүүтүн ылан, автобус биэрэн Дьукуускайга кириэн күүһүдээн таһыстылар.

Биридигээн дьон бэйэбин көрсөн эбэтэр суругунан көрдөһүлэрин барытын регистрациялаан, толоруутун хонтуруолга ылабын. Туолбат да түбэлтэтигэр ханнык биричиннээһин ыйабын. Депутатскай үлэбэр Чурапчыга, Тааттага көмөлөөһүчүлэрдээхпиз.

Билигин пенсионнай реформа үгэһэн бара турар. Маныаха дьон-сэргэ өйдөөбөтө үтүс. Тэрилтэ суох дьоннор пенсияга тахсар үгэһин муньуммааха хаалан хаалар кутталлаахтар. Дьингэр, сөт астаран ыйга 150-нуу солк. киллээн истэхтэринэ пенсияга тахсар кыахтаналлар. Быыбардааччыларым бу болпуростка аһаастаах нөҕүө консультация биэреригэр буоллар диэн көрдөһүлөр. Итиниктин "Саҕа олох" аһаастааһынын бу болпуроһу быһаарыыга кэпсэтиһиллэбит.

А. СЛЕПЦОВ кэпсэттэ.

Хаартыскаҕа: народнай депутаттарыт А.И. Поисеева уонна И.К. Макаров.

Быйылгытан "Чурапчы" ТХПК нэһилиэнньэттэн үтүө сордунан тутар буолбутунан, хас биридигэ үтүө тутуулааччы хайдах хаачыстыбалаах үтүө ханнык сорт буолуктааһын үчүгэйдик биллээтэх. Ол итинэн дьонго өйдөһүмүө буолар гына судургутук маннык быһаарыны биэрэбит. Үтүө гостандарга эппиэттир көрдөһүлэрэ, ветеринарнай ирдэбиллэргэ сүрдээх элбэхтэр. Үтүө сорда, сүрдүккэн, үс суол туругунан быһаарыллар.

Маннайгыта — үтүө ырааһа. I сортаах үтүө фильтрэ сибээһинэн биэр даҕаны механическэй кирэ суох буолуктаах. II сортаах үтүө кыра механическэй кир биэр буолуон сөп. Оттон кирэ элбэх буолууна, несортотой буолан тутулабыт. Иккис — үтүө кислотнаа. Кислотность

ҮҮТ СОРДУН БЫҤААРЫ

көрдөрүүтүнэн үтүө төһө сибээһинэ быһаарыллар эбэтэр, судургутук, үтүө кыратык даҕаны аһыйбат, ханнык даҕаны аһын аһанан, туора сыта суох буолуктаах. Кислотность 10 мл пробиркага кутулубут үтүө биэр хаалыла фенололун диэн препарат кутулан "Традус Тернера" диэн иһэн быһаарыллар. I сорт кислотнаа 16 — 18 Т, II сорт кислотнаа 19 — 20 Т.

Үсүһэ — үтүө сойуу. I сортаах үтүө хаачыстыбалаах үтүө туттарга саамай кылааһынайа үтүө ыраастык ыан баран + 8 кыраадыска диэн сойуулуохтаах. Сойбут үтүө аһыйбат, бэйэтин ха-

ачыстыбатын үтүн кэмгэ сүтэрбэт. Онон үтүө сойутан баран биэрэн хас биридигэ тутуулааччы сүрүн соруга буолуктаах. Оттон хайдах сойуулары хаһаайын бэйэте быһаарар. Кислотность үтүө күлүк сиргэ, умуһааха, саппаһыа ууран сойуу кыаллар суол. Манна биэр түгэни быһаарыаха. Сарсыардааҕы сибээһин үтүө кыһаһы сойбут үтүө туту кутан букулулбат. Төһө кыалларынан сойута түһэн аһын иһиккэ кутан туттарар ордук. Маны таһынан үтүө билээһини наһаа эрдэттэн таһааран күн уотугар астааҕа уурбааха, кыалларынан таһар техника кэллэтигэр бэлэмнэр ор-

дуга биллэр.

Биэр тыһынан, төһөнөн үтүөтүн аһаастаах ыан, сибээһин, үчүгэйдик сойутан баран тутуулааччы даҕаны, үтүө сорда очоһон үрдүк буоларын умнумаһ. Оттон ветеринарнай көрдөһүлэр тустарынан хаһаакка тустаах быһаарыларынан манна аһаастаабыт.

Үрдүк хаачыстыбалаах үтүөн мээһэ буюрту буолбат, үчүгэи аһаһаах, витаминнаах аһы, үрүг ас тахсарынан, бу барыта дьон-сэргэ, бэйэбит доруобуйабыт, үлүт-харчыбыт болпуроһа буоларынан бары үчүгэи хаачыстыбалаах үтүө туттарга кыаллыабыт.

Е. ПОПОВА,
"Чурапчы" ТХПК үтүө технология.

ЭБЭРДЭЛИНИ

Обо сааспыт араксылат аргыһын, биһигэ үөрэммит доһорбугун, Чакыр орто оскулатын уруһуһа уонна черче-нибаа учууталын ПЕТРОВ Григорий Николаевичы «Саха Республикатын үөрэбүтүн туйгуна» буолбукунан ис сүрэхтэн үөрэн, илги-истиг эбэрдэбитин тиздэбит!

Эн үлөбү, үөрэххэ, спорка дуулуурдун үрдүктүк сыана-лыбыт. Чиргэл тинт масты кытаачаа доруобуйаны, саас-кы сайабаас халлаан күрдүк сырддык, ыраас санаалары, сир бары кэрэлэрин, олох бары үтүөлэрин, үрүг күн күлүмүн, сырдык күн сыдыайын баһарабыт.

Таптаалаах кэргэнгигинин Антониналыын кэрэксэн си-бааһы кыргыттаргытын көччөк гынан көтүтүг, үлөбү, үөрэх-хэ, спорка ситиһиллэргит өссө үксүү турдуннар, үлүн уруй-даах олохтонуг, кэпсээнгэ сылдьар кэрэ мэл дэтиг.

Эбэрдэни кытта Одьулуун абыс кылаастаах оскулатыгар биһигэ үөрэммит доһотторуг.

Күндү биһигэ үөрэммит дьуөгэбитин Альбина Степановна ИУСТИНОВАНЫ үйэ аһардаах үбүлүгүмүн ис сүрэхтигиттэн долгуһун туран илгилик эбэрдэлиибит!

Идэбэр үбүлүгүмүн бэриниллэх, кизик билииллэх, сылайбаах сыраһаах, тоһообооко туруулаһан улууска кэскиллээх олохтоһор, үйэлээх үксэтиһэр, илгиллэни өтө көрөн үлэни тэрийэр, үлөбү-үөрүгүгэ нэһиликэниһэни биһир санааба түмэр сатабыллаах салайааччы буолбукунан билиги кизик туттабыт, үлэни үрдүктүк өрө тутан ытыктабылы ыларгынан улаханньык астынабыт. Көнө майгыгынан, үтүө суобаскынан биликкэ өрүү холобур буолабын.

Сырдык санаан сайда турдун, эдэрдэни эрчиминг анчирээбэтин, үлөбэр-хамнаскар өссө дьолун ситиһиллэри баһарабыт. Алаһа дьыһар сизин мичээрэ киргэллээх дьол-соргу тосхойдун.

Томпо улууһун Кириэс Халдыайы орто оскулатын 1970 с. выпускниктара.

Күндү обо сааспыт доһотторун, биһигэ үөрэммит үлээннээхтэрибитин, Чурапчы сэлэниһэтин олохтоһторун Любовь Алексеевна ПЕРМЯКОВАНЫ, Егор Петрович ПОПОВУ өрөгөйдөөх үйэ аһардаах үбүлүгүмүн истигик эбэрдэлиибит!

Баһарабыт күлэр күннээх сырдык халлааны, солбуллубат эрэллээх доһоттору. Сааһырымын билимиз, ыалдьары билимиз, өссө үрдүк чыпчаалларга күрүлүлээхтик дабайыт! Сизин обо мичээрин чөлүгит, эбэ, эһэ үөрүлэрин дэтэтиг! Дьомлоох буолун, күндү дьоммут!

Эбэрдэни кытта оскуоланы биһигэ үөрэнэн бүтэрибит доһотторуг.

Истигиник саныыр, барыбытыгар чугас киһибитин, таайытын, хоту көһөрүлүү кыттылаабын, Одьулуун нэһиликэтин олохтоһорун БОЯКИНОВ Егор Семеновичи 70 сааскын туолбукунан илгилик эбэрдэлиибит!

Билиги туһутугар кыһамыһыг, дьолунаах суба-аман иһин барба махтабытын этэбит.

Кырдыары кылдаан, чэпкэн доруобуйаланан айыы аартыгынан, күн сулуруан сизин эрмин сизин сэгэйэ истэргин дьин алгыһытын амыыбыт. Уостубат уһун үйэлэи, кэктибит кэрэ кэскилэи.

Эбэрдэни кытта Мугудайтан Федоровтар, Артемьевтар, Дьокускайтан Дмитрий Артемьев, Одьулуун: Семен Артемьев, Верхоянскытан Светлана Юшанова дьыһ кэргэттэрэ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемую Таисию Михайловну МОИСЕЕВУ поздрав-ляем с пятидесятилетием и желаем всего доброго, хоро-шего, крепкого здоровья и семейного благополучия на всю оставшуюся жизнь!

Жители телби «Аартык» с. Чурапчы.

ПРОДАЕТСЯ

Автомашина УАЗ-31512, 1996 г. выпуска. За 55 тыс. рублей. Тор-говлю. Обращаться по тел. 41-707 или по адресу: с. Чурапчы, ул. Колхозная, 17, кв. 1.

Редактор: Г.Г. ПОПОВ.
ААДЫРЫСПЫТ: 678670,
Чурапчы сэл., Карл Маркс уул., 26 «а».
ТЕЛЕФОННАРЫТ:
редактор – 41-332, отделлар – 41-265.
E-mail: sanaoloh@churap.sakha.ru

Хаймат тэрийэччилэр: Саха Республикатын Правительствата,
улуус дьаһалтата, редакция. Хаймат сахалым тылыннан отуорууһука,
чэппиэргэ, субутаага тахсар. Хаймат индекса: 54907.

«Сана олох» редакционной-издательской холбоһук.
Офсетной бэчээт. Сааһын № 45. Тираж 2461.
16.04.2003 с. бэчээкэ бэрилинэ.

Автор суругар этиллэр санаа
редакция позициятыгар мэлдэн сөп түбэһэр
буолбатах. Сурукка ыйылар чакчылар
кырдыктаахтарыгар эппитинэни
автор тус бэйэтэ сүгэр.

ПОТЕРЯБЫТЫН ТЭГНЭЭК!

Муус устар 12 күнүгэр оонньоммут Сыланнаабы Дьуобунаас уонна культура киинин туһутугар аналаах «Сайды» социальнай-экономическай фонд тэрийэн ыһпыт амаарах санааланы: лотереятын сүүйүүлээх нүмэрдэрэ:

2357 – фотоаппарат
1543 – говядина, 3 кг
1870 – ручная пила
2322 – набор рюмок
0001 – набор стаканов
2095 – тазик
2343 – умывальник
0137 – набор стаканов
1934 – бизнес-органайзер
2499 – фонарь
0045 – часы наручные
1432 – ведро
1001 – лейка
0295 – отвертка
0101 – слесарный набор
0524 – пепельница
0669 – игрушка
1483 – слесарный набор
1398 – покрывало
1532 – набор стаканов
0838 – тазик
0495 – фотоальбом
0840 – набор цветных ста-

канов
2493 – фотоальбом
0128 – набор кастрюль
0385 – резиновые сапоги
1484 – часы наручные
0367 – фотоаппарат
1153 – часы настенные
1721 – сапоги резиновые
1864 – отвертка-индикатор
0962 – видеоманитофон
1641 – миксер
0970 – термос
0305 – сапоги детские рези-
новые
0140 – мякая игрушка
0245 – телогрейка
1691 – фонарь
0133 – ведро
2126 – 2 диска для T-25
0574 – пенал ученический
0980 – настольный канц.
набор
1372 – настольная лампа

0457 – пепельница
2220 – пепельница
1971 – часы наручные
1244 – настольный канц.
набор
2200 – игровая приставка
0122 – ваза фруктовая
0016 – половик
1651 – скакерт
1246 – папка файл.
0102 – кипятильник
1034 – пылесосивалка
0202 – электрочайник
0012 – замок навесной
1026 – замок навесной
0870 – сапоги детские
резинные
1160 – часы настенные
0888 – фонарь
0057 – настольная лампа
1187 – набор туриста
2019 – игрушка
1658 – сеть рыболовная
1208 – ваза
0185 – ручная пила
1112 – столовый набор
1622 – кухонный набор
2157 – тазик
2409 – миксер
0859 – сапоги детские

Лотерея комиссията.

УЛУУСТААБЫ «АЛАС СӨБӨКӨЛӨРӨ»
ОБО УУС-УРАН АЙЫМНЫТЫН КӨРҮҮ-КОНКУРС
БАЛАҤЫННАТА

Ытыллар сирэ: Чурапчы сэл., П.М. Решетников аатынан народнай театр, муус устар 23 күнүгэр.

Тэрийэччилэр: культура уонна үөрэх управлениелара, П.М. Решетников аатынан народнай театр.

Кыттыыны ылаалар: Арылаах, Кытаанах, Сылан, Алабар, Бахсы нэһиликтэрин, Чурапчы сэл. оҕолоро.

Сыала-соруга: оҕону кыра сайыттан кэрэ зигэтигэр уһуйуу, обо ыһылар дьобуруун сайыннарын, салгы сайдалларыгар көмөлөһүү, сана талааннары арыһын, бэйэ иһи ардыгар доһор-доһуу сыһынын илги, айар үлэ опытын атаһаһын.

Усулуобуйата:

- Конкурса 5–14 саастаах оҕолор кытталлар.
- Көрүлэр ырыа, үлүү, фольклорнай жанр.
- Кыттар оҕолор биирдии нүмэри толороллор, сүүмэрдикэр түһүмэххэ үрдүк баллы ыһыттар бэс ыйын 1 күнүгэр финалга «Көмүс кутас» обо бырааһыннарыгар кыттыыны ылаалар уонна маһарадалаһаллар.

Биирдии обо 50, коллектив 100 солк. усунуоһу төлүүлэр.

Сыаналар:

- Сценическэй культура.
- Артистичность.
- Көстүүм.
- Толорор маастарыстыба.
- Конкурс программата: 10 ч. – регистрация, 11 ч. – сүүмэрдикэр түһүмэх.

Кириин биллэрт сыаната – 15 солк.

УЛУУСТААБЫ «БЫЫСАПКАНА ХАРТЫЫНА»
КӨРҮҮ-БЫЫСТАПКА БАЛАҤЫННАТА

Ытыллар сирэ: Чурапчытаабы А.П. Мункалов аатынан Картиной галереяда, муус устар 25 күнүттэн 10 күн устата турар.

Тэрийэччилэр: «А» народнай студия, А.П. Мункалов аатынан Картиной галерея.

Сыала-соруга: сана талааннары арыһын, быыскапа араас техниканан оҕоһуларын көрүү, республика маастардарын кытары опыт атаһаһын.

Усулуобуйата: быыскапага улууспут бары нэһиликтэргэ кытталлар.

- Көрүү-быыскапага 16-нарыттан үлөс саастаахтар кытталлар.
- Кытааччы 5 үлэни аһалар.
- Темата көтүү.
- Биир үлэ Санкт-Петербург куорат 100 сааһыгар аналаах буолуон сөп.
- Аахкытын, үлэбит аатын, хас сылаахха оҕоһулуубутун бэйэбит суруйан аһалабыт.
- Көрүү-быыскапага автор бэйэтин эрэ үлэтин талан түһүрөбүт.
- Хас биирдии кытааччы 200 солк. усунуоһу төлүү.
- Быыскапа түмүгүнэн анал номинациялар оонньоһуктара.
- Үчүгэй үлэлэр бэс ыйыгар республикатаабы быыскапага туруорулуоттара, онно кыйбыттар аны күһүн балаһан ыйыгар Санкт-Петербург үбүлүгүнэй дьаһалларыгар кыттыахтара.
- Үлэлэри хаартыскага түһүрүн тэрийлэр.

КЫРДЫАҤАС МАХТАЛА

Чурапчы 2 №-дээх орто оскулатыгар (директор М.В. Дьяковская) түөлбө кырдыа-бастарыгар, кыамматтарыгар тимуровский көмөнү тэрийин үтүө үгэскэ кубулуйда. Ол кур-дук, оҕорутаабыта С.И.Чичи-гинаров салайааччылаах 10 кылаас үөрэнээччилэрэ сэрим

ветеранын оҕороботугар Т.Д. Захаровага мэллэн хайытан, санааннаан бизирдилэр. Бу иһин, Татьяна Дмитриевна оҕолорго махтаа улахан ити-анкэ киһилэр үлэни өрө тутар үтүө үлэһит дьон буола үүнэллэригэр баһараар.

“СО” корп.

ТАКСИ

Күн ахсын
ЧУРАПЧЫ – ДЬОКУУСКАЙ
Сарсыарда 6, күнүс 1
чаастартан барар
Тел. 42-151

АТЫЛЫБЫТ

2002 сылаах УАЗ–Охотник» автомашинаны. Сыаната – кэпсэтинэн. Билсэр тел. 42-494.

Чурапчы сэлэниһэтин киин оттугар баар уһаайбаллаах дьыһа. Баанньыктаах, гарахтаах, булуустаах. Билсэр тел. 43-090.

1980 с. «Москвич-412» автомашинаны. Сыаната – кэпсэтинэн. Билсэр тел. 41-435 (үлэ чаһын кэппиттэн).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Чурапчыноому страховому агентству требуется специалист по компенсационным вопросам.
Требование: умение работать на компьютере. Оплата договорная.
Также требуются страховые агенты.
Обращаться по адресу: с. Чурапчы, ул. Ленина, 32. Телефоны: 41-593, 41-628.

Манз-Ханалас улуутун Бүтэйдээх бөлүлүгүн олохтоһор, тыһ, үлэ, доруобуйа харыстабыл ветерана
ФИЛИПОВА Мария Ивановна
малдын шүбүтүнэн дьирг кутурууларын тиздэллэр:
– Таптаалаах ыйалар Филиппова Мария Ивановна олохтон туора-абытынан Чурапчы орто оскулатын омук тыһын учууталыгар Филиппо-ва Аида Павловна, инбалинт оҕолору дьыһа үөрэттэн-ылган киһини директоругар Перевалова Антонина Павловнага Чурапчы орто оскула-тын администрация, профкома, коллектива.
– Күндү ыйыгар Мария Ивановна күн сириттэн барбытынан кыр-гыттарыгар эдэйдэригэр Перевалова Антонина Павловнага, киин оҕолоругар, Филиппова Аида Павловнага М.П. Баагантаева, Аржаков-тар, Федотовтар.